

## Prayer Schedule Ramadan 2026/1447

According to Umm Al-Qura

Date	R	Fajr	Sunrise	Dhuhr	Asr	Maghrib	Isha	Qiyam
Wed, Feb 18	1	5:39 / 6:00	7:06	12:38 / 1:30	3:45 / 4:15	6:10 / +10	7:40 / 8:00	4:00
Thu, Feb 19	2	5:38 / 6:00	7:05	12:38 / 1:30	3:46 / 4:15	6:11 / +10	7:41 / 8:00	4:00
<b>Fri, Feb 20</b>	<b>3</b>	<b>5:37 / 6:00</b>	<b>7:04</b>	<b>12:38 / 1:15</b>	<b>3:46 / 4:15</b>	<b>6:12 / +10</b>	<b>7:42 / 8:00</b>	<b>4:00</b>
Sat, Feb 21	4	5:36 / 6:00	7:03	12:38 / 1:30	3:47 / 4:15	6:13 / +10	7:43 / 8:00	4:00
Sun, Feb 22	5	5:35 / 6:00	7:02	12:38 / 1:30	3:47 / 4:15	6:14 / +10	7:44 / 8:00	4:00
Mon, Feb 23	6	5:34 / 6:00	7:00	12:38 / 1:30	3:48 / 4:15	6:15 / +10	7:45 / 8:00	4:00
Tue, Feb 24	7	5:33 / 6:00	6:59	12:38 / 1:30	3:49 / 4:15	6:16 / +10	7:46 / 8:00	4:00
Wed, Feb 25	8	5:31 / 6:00	6:58	12:37 / 1:30	3:49 / 4:15	6:17 / +10	7:47 / 8:00	4:00
Thu, Feb 26	9	5:30 / 6:00	6:57	12:37 / 1:30	3:50 / 4:15	6:17 / +10	7:47 / 8:00	4:00
<b>Fri, Feb 27</b>	<b>10</b>	<b>5:29 / 6:00</b>	<b>6:55</b>	<b>12:37 / 1:15</b>	<b>3:50 / 4:15</b>	<b>6:18 / +10</b>	<b>7:48 / 8:00</b>	<b>4:00</b>
Sat, Feb 28	11	5:28 / 6:00	6:54	12:36 / 1:30	3:51 / 4:15	6:19 / +10	7:49 / 8:00	3:30
Sun, Mar 1	12	5:25 / 6:00	6:51	12:36 / 1:30	3:52 / 4:15	6:21 / +10	7:51 / 8:00	3:30
Mon, Mar 2	13	5:24 / 6:00	6:50	12:36 / 1:30	3:52 / 4:15	6:22 / +10	7:52 / 8:00	3:30
Tue, Mar 3	14	5:22 / 6:00	6:49	12:36 / 1:30	3:53 / 4:15	6:22 / +10	7:52 / 8:00	3:30
Wed, Mar 4	15	5:21 / 6:00	6:47	12:35 / 1:30	3:53 / 4:15	6:23 / +10	7:53 / 8:00	3:30
Thu, Mar 5	16	5:20 / 6:00	6:46	12:35 / 1:30	3:54 / 4:15	6:24 / +10	7:54 / 8:00	3:30
<b>Fri, Mar 6</b>	<b>17</b>	<b>5:18 / 6:00</b>	<b>6:45</b>	<b>12:35 / 1:15</b>	<b>3:54 / 4:15</b>	<b>6:25 / +10</b>	<b>7:55 / 8:00</b>	<b>3:30</b>
Sat, Mar 7	18	5:17 / 6:00	6:43	12:35 / 1:30	3:55 / 4:15	6:26 / +10	7:56 / 8:00	3:30
*Sun, Mar 8	19	6:16 / 6:30	7:42	1:34 / 1:30+	4:55 / 5:30	7:27 / +10	8:57 / 9:00	4:00
Mon, Mar 9	20	6:14 / 6:30	7:41	1:34 / 1:30+	4:55 / 5:30	7:28 / +10	8:58 / 9:00	4:00
Tue, Mar 10	21	6:14 / 6:30	7:39	1:34 / 1:30+	4:55 / 5:30	7:28 / +10	8:58 / 9:00	4:00
Wed, Mar 11	22	6:13 / 6:30	7:38	1:34 / 1:30+	4:56 / 5:30	7:28 / +10	8:58 / 9:00	4:00
Thu, Mar 12	23	6:11 / 6:30	7:36	1:34 / 1:30+	4:56 / 5:30	7:29 / +10	8:59 / 9:00	4:00
<b>Fri, Mar 13</b>	<b>24</b>	<b>6:10 / 6:30</b>	<b>7:36</b>	<b>1:33 / 1:30+</b>	<b>4:57 / 5:30</b>	<b>7:30 / +10</b>	<b>9:00 / 9:00</b>	<b>4:00</b>
Sat, Mar 14	25	6:09 / 6:30	7:35	1:33 / 1:30+	4:57 / 5:30	7:31 / +10	9:01 / 9:02	4:00
Sun, Mar 15	26	6:07 / 6:30	7:34	1:33 / 1:30+	4:57 / 5:30	7:32 / +10	9:02 / 9:03	4:00
Mon, Mar 16	27	6:06 / 6:30	7:32	1:33 / 1:30+	4:58 / 5:30	7:33 / +10	9:03 / 9:04	4:00
Tue, Mar 17	28	6:04 / 6:30	7:31	1:32 / 1:30+	4:58 / 5:30	7:33 / +10	9:03 / 9:04	4:00
*Wed, Mar 18	29	6:03 / 6:30	7:29	1:32 / 1:30+	4:58 / 5:30	7:34 / +10	9:04 / 9:05	4:00
Thu, Mar 19	30	6:03 / 6:30	7:29	1:32 / 1:30+	4:58 / 5:30	7:34 / +10	9:04 / 9:05	4:00

• **Notes:** Format is Adhan / Masjid Iqama. (+) = add a few minutes. Iqama set by Sheikh.

• **\*Sun Mar 8 = Daylight Saving Time begins**

• **\*Wed Mar 18 = Eid Moonsighting**

• **Jumu'ah:** 1:15 PM (Feb 18 - Mar 6), 1:30 PM (Mar 13)